

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА УПРАВЉАЊЕ МОРСКИМ
ДОБРОМ ЦРНЕ ГОРЕ
БУДВА

02.04.2024

Примљено:			
Орг. јед.	Број	Прилог	Вриједност
0303	1251/7		

ЈР МОРСКО ДОБРО БУДВА
НАПОМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИСКАЗЕ
31. ДЕЦЕМБАР 2023. ГОДИНЕ

JAVNO PREDUZEĆE ZA UPRAVLJANJE MORSKIM DOBROM CRNE GORE
FINANSIJSKI ISKAZI ZA 2023. GODINU

Iskaz o ukupnom rezultatu (Bilans uspjeha)

	Napomena	(u Eur)	
		2023.	2022.
Prihodi od prodaje – neto prihod	4	13.158.650	7.682.052
Promjene vrijednosti zaliha gotovih proizvoda i nedovršene proizvodnje		-	-
Prihodi od aktiviranja učinaka i robe		-	-
Ostali prihodi iz poslovanja	5	318.203	114.147
Troškovi poslovanja			
Nabavna vrijednost prodane robe i troškovi materijala	6	(920.247)	(81.489)
Ostali troškovi poslovanja (rezerviranja i ostali poslovni rashodi)	7	(5.961.777)	(2.762.510)
Amortizacija	8	(492.181)	(73.199)
Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi			
Neto troškovi zarada, naknada i ostali lični rashodi	9	(1.929.168)	(1.135.531)
Troškovi poreza i doprinosa	9	(678.578)	(410.891)
Rashodi po osnovu vrijednosnog usklađivanja imovine (osim finansijske)			
Ostali rashodi iz poslovanja	10	(300.713)	(224.311)
Poslovni rezultat		2.669.768	3.108.268
Prihodi po osnovu učešća u kapitalu		-	-
Prihodi od ostalih finansijskih ulaganja i zajmova		54.803	1.483
Ostali prihodi od kamata, kursnih razlika i dr.	11	-	-
Vrijednosno usklađivanje kratkoročnih finansijskih sredstava i fin. ulaganja koji su dio obrtno imovine	11	(2.342)	(10.012)
Rashodi po osnovu kamata, kursnih razlika i dr.	11	(66.423)	-
Finansijski rezultat		(13.963)	(8.529)
Rezultat iz redovnog poslovanja prije oporezivanja			
Neto rezultat iz poslovanja koje je obustavljeno		-	-
Rezultat prije oporezivanja	12	2.655.805	3.099.739
Poreski rashod perioda			
Tekući porez na dobit		(240.986)	(472.987)
Odloženi poreski rashodi ili prihodi perioda	12	(72.454)	(9.806)
		(313.440)	(482.793)
Dobitak ili gubitak nakon oporezivanja		2.342.365	2.616.946
Neto rezultat dr. stavki rezultata (povez. s kapitalom)		749.745	61.541
NETO SVEOBHVATNI REZULTAT		3.080.317	2.678.487
Zarada po akciji			
Osnovna zarada po akciji			
Umanjena (razvodnjena) zarada po akciji			

U Budvi

Dana, 31.03.2024. godine

Lice odgovorno za sastavljanje
finansijskih iskaza

Odgovorno lice

Marija Huter

Mladen Mikijelj

JAVNO PREDUZEĆE ZA UPRAVLJANJE MORSKIM DOBROM CRNE GORE
FINANSIJSKI ISKAZI ZA 2023. GODINU

Iskaz o finansijskoj poziciji (Bilans stanja)

	Napomena broj	(u Eur)		
		Iznosi		
		Prethodna godina		
		Tekuća godina	Krajnje stanje	Početno stanje
AKTIVA				
NEUPLAĆENI UPISANI KAPITAL		-	-	-
STALNA IMOVINA		13.298.957	1.977.201	
Nematerijalna ulaganja	13	98.959	43.014	
Nekretnine, postrojenja i oprema i biološka sredstva	14	11.140.577	1.867.301	
1. Zemljište i objekti		1.716.722	1.449.909	
2. Postrojenja i oprema		9.279.443	275.935	
3. Ostala ugrađena oprema, alati i oprema		136.912	57.957	
4. Avansi za nekretnine, postrojenja, opremu i biološka sredstva i nekretnine, postrojenja, oprema i biološka sredstva u pripremi		7.500	83.500	
Dugoročni finansijski plasmani i dugoročna potraživanja	15	2.059.421	66.886	
ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA		-	-	
OBRTNA SREDSTVA		4.369.360	9.412.651	
Zalihe	16	697.631	333.687	
Dati avansi		126.803		
Kratkoročna potraživanja				
Potraživanja od kupaca	17	104.425	33.723	
Ostala potraživanja	18	38.170	32.187	
Kratkoročni finansijski plasmani		-	-	
Gotovina na računima i u blagajni	19	3.402.331	9.013.054	
Stalna sredstva namijenjena prodaji i sredstva poslovanja koje je obustavljeno		-	-	
AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	20	20.673	22.370	
UKUPNA AKTIVA		17.688.990	11.412.222	

Iskaz o finansijskoj poziciji (Bilans stanja)

(u Eur)

JAVNO PREDUZEĆE ZA UPRAVLJANJE MORSKIM DOBROM CRNE GORE
FINANSIJSKI ISKAZI ZA 2023. GODINU

	Napomena broj	Iznosi	
		Prethodna godina	
		Tekuća godina	Krajnje Stanje
PASIVA			
KAPITAL	21	10.942.629	9.773.134
Osnovni kapital	21	2.251.971	2.251.972
Upisani neuplaćeni kapital			
Emisiona premija			
Rezerve		660.823	486.138
Neraspoređeni dobitak ili gubitak:		8.029.835	7.035.024
Neraspoređeni dobitak ranijih godina		5.687.470	4.418.078
Neraspoređeni dobitak tekuće godine		2.342.365	2.616.946
Gubitak ranijih godina			
DUGOROČNA REZERVISANJA I DUGOROČNE OBAVEZE			
Dugoročna rezervisanja	22	781.048	384.620
Dugoročne obaveze	23	3.261.871	158.227
ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE	24	139.729	67.275
DUGOROČNI ODLOŽENI PRIHODI I PRIMLJENE DONACIJE			
		-	41.767
KRATKOROČNA REZERVISANJA I KRATKOROČNE OBAVEZE			
Kratkoročna rezervisanja		2.398.047	887.893
Kratkoročne obaveze		-	100.000
Obaveze po osnovu kredita i zajmova od lica koja nijesu kreditne institucije	25	-	-
Obaveze po kreditima od kreditnih instit.	25	-	-
Primljeni avansi, depoziti i kaucije	26	211.659	128.888
Obaveze prema dobavljačima	26	299.763	95.193
Ostale obaveze iz poslovanja i ostale kratkoročne obaveze	26	1.886.625	563.812
PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA			
	27	165.667	99.306
UKUPNA PASIVA		17.688.990	11.412.222

U Budvi
Dana, 31.03.2024. godine

Lice odgovorno za sastavljanje
finansijskih iskaza

Odgovorno lice

Marija Huter

Mladen Mikijel

JAVNO PREDUZEĆE ZA UPRAVLJANJE MORSKIM DOBROM CRNE GORE
FINANSIJSKI ISKAZI ZA 2023. GODINU

Iskaz o promjenama na kapitalu

(u Eur)

Opis promjene	Osnovni kapital	Revalo- rizacione rezerve	Zakonske rezerve	Neraspo- ređena dobit	Ukupno
Stanje 01.01. 2022. godine	2.251.972	416.791	7.807	4.734.793	7.411.362
	-	-	-	(95.637)	(95.637)
Procjena zemljišta i građevinskih objekata	-	61.541	-	-	61.541
	-	-	-	2.616.946	2.616.946
Dobitak tekuće godine					
Stanje 31. decembra 2022.	2.251.972	478.332	7.807	7.035.024	9.773.134
Stanje 01.01. 2023. godine	2.251.972	478.332	7.807	7.035.024	9.773.134
Procjena zemljišta i građevinskih objekata	-	176.683		994.811	1.169.495
Dobitak tekuće godine	-				
Stanje 31. decembra 2023.	2.251.972	653.016	7.807	8.029.835	10.942.629

U Budvi

Dana, 31.03.2024. godine

Lice odgovorno za sastavljanje
 finansijskih iskaza

Marija Huter

Odgovorno lice

Mladen Mikijelj

ISKAZ O TOKOVIMA GOTOVINE

u periodu od 01.01.2023. do 31.12.2023. godine

		Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4
A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
I. Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 3)	301	16.008.829	9.454.663
1. Prodaja i primljeni avansi	302	15.931.877	9.305.712
2. Priljene kamate iz poslovnih aktivnosti	303	54.803	1.248
3. Ostali prilivi iz redovnog poslovanja	304	22.149	147.703
II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 5)	305	(16.720.655)	(6.248.875)
1. Isplate dobavljačima i dati avansi	306	11.163.639	(3.447.593)
2. Zarade, naknade zarada i ostali lični rashodi	307	2.244.536	(1.567.351)
3. Plaćene kamate	308	66.424	-
4. Porez na dobitak	309	472.988	(870)
5. Plaćanja po osnovu ostalih javnih prihoda	310	2.773.068	(1.233.061)
III. Neto tok gotovine iz poslovnih aktivnosti (I-II)	311	(711.826)	3.205.788
B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA			
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 5)	312	79.803	7.318
1. Prodaja akcija i udjela	313		
2. Prodaja nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	314	25.000	88
3. Ostali finansijski plasmani	315		7.230
4. Priljene kamate iz aktivnosti investiranja	316	54.803	-
5. Priljene dividende	317		
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 3)	318	-	(154.894)
1. Kupovina akcija i udjela	319		
2. Kupovina nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	320	-	(154.894)
3. Ostali finansijski plasmani	321		

JAVNO PREDUZEĆE ZA UPRAVLJANJE MORSKIM DOBROM CRNE GORE
FINANSIJSKI ISKAZI ZA 2023. GODINU

III. Neto tok gotovine iz aktivnosti investiranja (I-II)	322	79.803	(147.576)
C. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA			
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 3)	323	145.792	-
1. Uvećanje osnovnog kapitala	324		
2. Dugoročni i kratkoročni krediti	325		
3. Ostale dugoročne i kratkoročne obaveze	326	145.792	-
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 4)	327	5.124.492	-
1. Otkup sopstvenih akcija i udjela	328		
2. Dugoročni i kratkoročni krediti i ostale obaveze	329	3.249.436	-
3. Finansijski lizing	330		
4. Isplaćene dividende	331	1.875.056	-
III. Neto tok gotovine iz aktivnosti finansiranja (I-II)	332	(4.978.700)	-
D. NETO TOK GOTOVINE (311+322+332)	333	5.610.723)	3.058.212
E. GOTOVINA NA POČETKU IZVJEŠTAJNOG PERIODA	334	9.013.054	5.954.842
F. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	335		
G. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	336		
H. GOTOVINA NA KRAJU IZVJEŠTAJNOG PERIODA (333+334+335-336)	337	3.402.331	9.013.054

U Budvi
Dana, 31.03.2024. godine

Lice odgovorno za sastavljanje
finansijskih iskaza

Marija Huter

Odgovorno lice

Mladen Mikijelj

1. Djelatnost i organizacija

Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore osnovano u skladu sa Zakonom o morskom dobru (Sl. List RCG br. 14/92) Odlukom Skupštine Republike Crne Gore od 09.06.1992. godine o osnivanju Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom i registrovano pod brojem FI br. 2485/92, sa ciljem da obezbijedi:

- Zaštitu, uređenje i unapređenje korišćenja morskog dobra,
- Upravljanje morskim dobrom,
- Zaključivanje ugovora o korišćenju morskog dobra,
- Izgradnju i održavanje infrastrukturnih objekata za potrebe morskog dobra.

U skladu sa Zakonom o Privrednim društvima Preduzeće je registrovano 14.08.2002. godine kod Centralnog Registra Privrednog suda u Podgorici pod registarskim brojem 8-0010870/1.

Matični broj Društva je 02116146.

Preduzeće je registrovano u sistemu poreza na dodatu vrijednost po rješenju Direkcije javnih prihoda RCG broj 81/31-03710-5 od 01.04.2013. godine.

Osnivač i 100% vlasnik Preduzeća je Skupština Crne Gore.

Sredstva za rad Preduzeća obezbjeđuju se iz naknade za korišćenje morskog dobra, iz obavljanja privredne djelatnosti na morskom dobru, naknada od usluge prevoza na trajektnoj liniji Kamenari - Lepetani i drugih izvora.

Vlada Crne Gore je, na sjednici održanoj 9. februara 2023.godine, razmotrila Predlog za stavljanje van snage Zaključka Vlade Crne Gore broj 07-2498 od 20. juna 2019.godine, sa sjednice od 13. juna 2019.godine, koji je dostavilo Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma, te donijela Zaključke, kojim se zadužuje Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore da u što hitnijem roku, ne dužem od 45 dana, preuzme obavljanje djelatnosti linijskog pomorskog saobraćaja na relaciji Kamenari-Lepetane, do završetka postupka za davanje koncesije. Navedenim zaključkom je stavljen van snage Zaključak Vlade Crne Gore, broj 07-2498 od 20. juna 2019.godine, sa sjednice od 13. juna 2019.godine.

U toku 2023. godine kupljeno je osam trajekata za obavljanje usluga prevoza na trajektnoj liniji Kamenari-Lepetane.

Organi JP Morsko dobro su:

- Upravni odbor i
- Direktor Preduzeća.

Upravni odbor ima predsjednika i šest članova koje imenuje Vlada Crne Gore. Upravni odbor imenuje se na period od četiri godine, uz mogućnost ponovnog imenovanja.

Radom i poslovanjem Preduzeća rukovodi direktor Preduzeća. Direktora Preduzeća imenuje i razrješava Vlada Crne Gore. Direktor Preduzeća imenuje se na period od četiri godine uz mogućnost ponovnog imenovanja.

Prosječan broj zaposlenih u 2023. godini bio je 102 zaposlenih (2022. godine 60 zaposlenih).

Sjedište Preduzeća je u Budvi, Popa Jola Zeca bb.

2. Osnova za sastavljanje i prezentaciju finansijskih iskaza

2.1. Zakonska regulativa

Preduzeće vodi računovodstvene evidencije i sastavlja finansijske iskaze u skladu sa Zakonom o računovodstvu Crne Gore ("Službeni list Crne Gore", br. 145/21 i 152/22).

U skladu sa Zakonom o računovodstvu pravna lica sastavljaju finansijske iskaze prema Međunarodnim računovodstvenim standardima (MRS), odnosno prema Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja (MSFI), koje je objavio Odbor za međunarodne računovodstvene standarde i utvrdio i objavio organ državne uprave nadležan za poslove finansija, odnosno pravno lice kome je povjereno vršenje tih poslova, koje je od odgovarajućeg organa Međunarodne federacije računovođa (IFAC) dobilo pravo na prevod i objavljivanje.

Poslednji MRS i MSFI koji su zvanično prevedeni su iz 2009. godine, kao i novodonijeti MSFI 10, 11, 12 i 13 koji se primjenjuju od 2013. godine. Tokom 2020. godine zvanično su objavljeni prevodi standarda MSFI 9 – „Finansijski instrumenti“, MSFI 16 – „Lizing“ i MSFI 15 – „Prihodi od ugovora sa kupcima“. MSFI 16 je u zvaničnoj primjeni u Crnoj Gori od 1. januara 2021, dok će MSFI 9 i MSFI 15 biti u zvaničnoj primjeni od 01.01.2024. godine.

Finansijski iskazi sastavljeni su po načelu istorijskog troška, odnosno nabavne vrijednosti i cijene koštanja modifikovanom za revalorizaciju nekretnina i opreme.

Preduzeće je finansijske iskaze sastavilo u skladu sa Pravilnikom o sadržini i formi obrazaca finansijskih iskaza za privredna društva i druga pravna lica (”Službeni list Crne Gore”, br. 011/20, 139/21, 013/22 i 139/22).

2. Osnova za sastavljanje i prezentaciju finansijskih iskaza (nastavak)

Preduzeće je u sastavljanju ovih iskaza primjenjivalo računovodstvene politike obrazložene u Napomeni 3, koje su zasnovane na računovodstvenim i poreskim propisima Crne Gore.

Zvanična valuta u Crnoj Gori i izvještajna valuta Preduzeća je Euro.

2.2. Korišćenje procjenjivanja

Prezentacija finansijskih iskaza zahtijeva od rukovodstva korišćenje najboljih mogućih procjena, objelodanjanje potencijalnih potraživanja i obaveza na dan sastavljanja finansijskih iskaza, kao i prihoda i rashoda u toku izvještajnog perioda. Ove procjene i pretpostavke su zasnovane na informacijama raspoloživim na dan sastavljanja finansijskih iskaza, a budući stvarni rezultati mogu se razlikovati od procijenjenih iznosa i najvećim dijelom odnose na procjene korisnog vijeka upotrebe nekretnina, postrojenja i opreme, procjene obezvrjeđenja potraživanja iz poslovnih odnosa, rezervisanja po osnovu sudskih sporova i ostala rezervisanja.

2.3. Uporedni podaci

Finansijski iskazi Preduzeća za 2022. godinu bili su predmet revizije drugog revizora, koji je u svom izvještaju od 15.04.2022. godine izrazio pozitivno mišljenje .

2.4. Načelo stalnosti poslovanja

Finansijski iskazi su sastavljeni u skladu sa konceptom nastavka poslovanja, što podrazumijeva da će Preduzeće nastaviti poslovanje u doglednoj budućnosti.

3. Osnovne računovodstvene politike

Osnovne računovodstvene politike primijenjene prilikom sastavljanja finansijskih iskaza za 2022. godinu su sledeće:

3.1. Prihodi

a) Prihodi od prodaje

U okviru prihoda od prodaje Preduzeće evidentira prihode od naknada po osnovu korišćenja morskog dobra od strane korisnika morskog dobra. Zakonom o morskome dobru između ostalog regulisano je da Preduzeće ostvaruje prihod po osnovu naknade za korišćenje morskog dobra i da isti koristi za zaštitu, unapređenje morskog dobra, kao i za izgradnju infrastrukturnih objekata morskog dobra. Odluku kojom se uređuju visina naknade donosi Vlada Crne Gore. Prihodi se odnose na usluge prevoza trajektna linija Kamenari -Lepetani.

Prihodi od naknada iskazani su po fakturnoj vrijednosti, umanjenoj za date popuste i porez na dodatnu vrijednost.

Prihod se priznaje kada nema značajne neizvjesnosti u pogledu naplativosti obračunatih prihoda od prodaje i mogućnosti povraćaja po osnovu reklamacije. Prihodi od prodaje evidentiraju se nakon izvršenih usluga kupcima u skladu sa ugovorenim uslovima prodaje.

Ispravka vrijednosti za sumnjiva i sporna potraživanja iskazuje se kao posebna pozicija u okviru ostalih rashoda.

Prihodi po osnovu naplate ovih potraživanja iskazuju se u okviru ostalih prihoda u momentu naplate.

3. Osnovne računovodstvene politike

b) Ostali prihodi

Ovu bilansnu poziciju čine računi o ostalim приходima Preduzeća, odnosno dobitima Preduzeća ostvarenih po osnovu prodaje nekretnina i opreme koja su bila u vlasništvu Preduzeća, donacija, приходima iz ranijih godina, viškovima utvrđenih popisima, kao i приходima nastalih od smanjenja obaveza.

Ostali poslovni dobiti se procjenjuju i prezentiraju u bilansu uspjeha u nominalnom iznosu, odnosno u iznosu ostvarenih dobitaka.

3.2. Poslovni rashodi

Poslovni rashodi uključuju sve troškove direktno vezane za izvršenje osnovne djelatnosti Preduzeća. Priznavanje rashoda vrši se istovremeno sa priznavanjem prihoda radi kojih su ti rashodi nastali (princip sučeljavanja prihoda i rashoda).

Rashodi se priznaju u obračunskom periodu i onda kada je nastala obaveza, a nema uslova da se priznaju kao bilansna pozicija imovine.

3.3. Preračunavanje stranih sredstava plaćanja

Poslovne promjene u stranim sredstvima plaćanja tokom godine preračunavaju se u EUR po zvaničnim deviznim kursovima važećim na dan poslovne promjene.

Sva potraživanja i obaveze u stranim sredstvima plaćanja, preračunavaju se u EUR primjenom zvaničnih deviznih kurseva važećih na dan bilansa stanja.

Pozitivne i negativne kursne razlike nastale iz preračuna sredstava i obaveza iskazanih u stranim sredstvima plaćanja i preračunom poslovnih promjena u toku godine priznaju se kao приход ili rashod perioda u kome su nastale.

3.4. Finansijski prihodi i rashodi

Finansijski prihodi i rashodi obuhvataju prihode od kamata po osnovu potraživanja i plasmana kao i rashode kamata. Prihodi i rashodi od kamata se iskazuju u momentu obračuna prema ugovorenim kamatnim stopama.

Finansijski prihodi i rashodi obuhvataju pozitivne i negativne kursne razlike nastale po osnovu preračunavanja transakcija u stranoj valuti, kao i monetarne aktive i pasive.

Takođe, prihodi po osnovu dugoročno uložених sredstava u preduzeća i banke iskazuju se u bilansu uspjeha kao finansijski prihodi u periodu u kome su nastali.

3.5. Penzijske i ostale naknade zaposlenima

a) Obaveze za penzije

U skladu sa propisima Crne Gore, Preduzeće je u obavezi da obustavi i uplati, u ime zaposlenih, doprinose državnim fondovima kojima se obezbjeđuje socijalna sigurnost zaposlenih. Ove obaveze uključuju doprinose za zaposlene na teret poslodavca u iznosima obračunatim po stopama propisanim relevantnim zakonskim propisima. Preduzeće je, takođe, obavezno da od bruto plata zaposlenih obustavi doprinose i da ih, u ime zaposlenih, uplati tim fondovima. Doprinosi na teret poslodavca i doprinosi na teret zaposlenog se knjiže na teret rashoda perioda na koji se odnose.

Preduzeće nema dodatnih obaveza za naknade zaposlenima po ovom osnovu. \

3. Osnovne računovodstvene politike (nastavak)

b) Obaveze po osnovu otpremnina za odlazak u penziju i jubilarne nagrade

U skladu sa Kolektivnim ugovorom (čl.81), Preduzeće ima obavezu da isplati otpremnine zaposlenima prilikom odlaska u penziju u iznosu od 6 (šest) njegovih neto zarada za poslednji mjesec ali ne manje od 6 (šest) prosječnih neto zarada kod Poslodavca ukoliko je to povoljnije za zaposlenog i jubilarne nagrade za rad ostvaren u Preduzeću u skladu sa Odlukom rukovodstva.

Dugoročne obaveze po osnovu otpremnina za odlazak u penziju i jubilarnih nagrada nakon ispunjavanja uslova, iskazane su po sadašnjoj vrijednosti očekivanih budućih isplata zaposlenima po izvještaju aktuaru sa stanjem na dan 31.12.2022. godine.

3.6. Porez na dobit

Tekući porez na dobit

Porez na dobit se obračunava i plaća u skladu sa Zakonom o porezu na dobit pravnih lica („Službeni list RCG” 65/01, 12/02, 80/04, „Službeni list Crne Gore” 40/08, 86/09, 40/11, 14/12, 61/13, 55/16 i 146/21). Stope poreza na dobit su progresivne. Stopa poreza na dobit na iznos oporezive dobiti do 100.000 € iznosi 9%, na poresku osnovicu od 100.000 € do 1.500.000 € iznosi 9.000 € + 12% na iznos preko 100.000,01 € i na iznos oporezive dobiti preko 1.500.000 € iznosi 177.000 € + 15% na iznos preko 1.500.000,01 €.

Oporeziva dobit se utvrđuje na osnovu dobiti Preduzeća iskazane u Bilansu uspjeha uz usklađivanje prihoda i rashoda po odredbama Zakona o porezu na dobit pravnih lica (čl. 8 i 9 za usklađivanje prihoda i čl. 10 do 20 za usklađivanje rashoda).

Prihodi od kapitalnih dobitaka uključuju se u poresku osnovicu u godini u kojoj su ostvareni u visini od 100%. Kapitalni gubici mogu se prebijati sa kapitalnim dobitcima ostvarenim u istoj godini. Ako se i posle izvršenog prebijanja sa kapitalnim dobitcima ostvarenim u istoj godini pojavi kapitalni gubitak, prenijeti kapitalni gubitak se može prenijeti na račun budućih kapitalnih dobitaka u narednih pet godina. Zakon o porezu na dobit Crne Gore ne predviđa da se poreski gubici iz tekućeg perioda mogu koristiti kao osnov za povraćaj poreza plaćenog u prethodnim periodima. Gubici iz tekućeg perioda mogu se koristiti za smanjenje oporezive dobiti iz budućih obračunskih perioda, ne duže od pet godina.

Odloženi porez na dobit

Poreski efekti koji se odnose na privremene razlike između osnovice po kojoj se pojedina sredstva i obaveze priznaju u poreskom bilansu i iznosa o kojima su ta sredstva i obaveze iskazane u finansijskim iskazima, iskazani su kao odložena poreska sredstva ili odložene poreske obaveze. Odloženi porez se utvrđuje primjenom važeće ili očekivane poreske stope na oporezive privremene razlike.

Porezi i doprinosi i druge zakonske obaveze koje ne zavise od rezultata poslovanja

Porezi, doprinosi i druge zakonske obaveze koje ne zavise od rezultata poslovanja uključuju poreze i doprinose koji se plaćaju po propisima na nivou države i opštinskim propisima. Ovi porezi i doprinosi su iskazani u bilansu uspjeha u okviru ostalih poslovnih rashoda.

3.7. Nematerijalna ulaganja

Nematerijalno ulaganje je nenovčano sredstvo koje se može identifikovati iako nema fizičko obilježje. Nematerijalna ulaganja se odnose na softvere i licence.

Nematerijalna ulaganja početno se priznaju po nabavnoj vrijednosti ili cijeni koštanja. Naknadno mjerenje nakon početnog priznavanja nematerijalnih ulaganja vrši se po nabavnoj vrijednosti umanjenoj za ispravku vrijednosti po osnovu kumulirane amortizacije i obezvrjeđenja.

Amortizacija nematerijalnih ulaganja vrši se primjenom proporcionalnog metoda na osnovu procijenjenog korisnog vijeka upotrebe. Procijenjeni korisni vijek trajanja iznosi 5 godina-stopu amortizacije 20%.

3. Osnovne računovodstvene politike (nastavak)

3.8. Nekretnine, postrojenja, oprema i biološka sredstva

Kao nekretnine i oprema priznaju se sredstva čiji je očekivani korisni vijek upotrebe duži od jedne godine.

Početno mjerenje nekretnina i opreme vrši se po nabavnoj vrijednosti ili cijeni koštanja. Nabavnu vrijednost čini fakturna vrijednost sredstava, uvećana za sve troškove nastale do njihovog stavljanja u upotrebu.

Nakon početnog priznavanja, nekretnine i oprema iskazuju se po njihovoj revalorizovanoj vrijednosti, koja predstavlja fer (poštenu) vrijednost na dan revalorizacije, umanjenoj za akumuliranu ispravku vrijednosti i nastalo obezvrjeđenje. Učestalost revalorizacije zavisi od kretanja fer vrijednosti nekretnina i vrši se u slučajevima kada neto sadašnja vrijednost nekretnina i opreme materijalno značajno odstupa od fer vrijednosti sredstava na dan iskaza o finansijskoj poziciji (Bilans stanja).

Positivni efekti procjene vrijednosti iskazani su kao revalorizaciona rezerva. Za smanjenje vrijednosti nekretnina i opreme po ovom osnovu izvršeno je umanjeno revalorizacione rezerve za svako osnovno sredstvo do iznosa koji je ranije bio knjižen kao revalorizaciona rezerva. Iznos umanjenja iznad revalorizacione rezerve iskazan je u okviru ostalih rashoda tekućeg perioda.

Naknadni troškovi se uključuju u nabavnu vrijednost sredstva ili se priznaju kao posebno sredstvo samo kada postoji vjerovatnoća da će Preduzeće u budućnosti imati ekonomsku korist od tog sredstva i ako se njegova vrijednost može pouzdano izmjeriti. Troškovi nastali po osnovu tekućeg održavanja smatraju se rashodom perioda u kome su nastali.

Dobici ili gubici koji se javljaju prilikom rashodovanja ili prodaje nekretnina i opreme iskazuje se u bilansu uspjeha kao dio ostalih prihoda i ostalih rashoda u periodu u kome je nastalo otuđenje ili rashodovanje.

3.9. Amortizacija

Amortizacija nekretnina i opreme obračunava se na nabavnu, odnosno procijenjenu vrijednost, umanjenu za procijenjeni iznos rezidualne vrijednosti, proporcionalnim metodom, primjenom stopa koje se utvrđuju na osnovu procijenjenog korisnog vijeka upotrebe sredstava.

Amortizacija se obračunava počevši od narednog mjeseca za novonabavljene nekretnine i opremu, odnosno obračunom na vrijednost utvrđenu krajem prethodne godine za ostale nekretnine i opremu.

Procijenjeni korisni vijek upotrebe pojedinih grupa nekretnina i opreme, koji je služio za obračun amortizacije i primijenjene stope su sledeće:

Grupa sredstava	Procijenjeni preostali korisni vijek (godina)	Stopa amortizacije (%)	Stopa koja se priznaje u poreskom bilansu (%)
Građevinski objekti			
Zgrade-upravna zgrada	50	2,00	5,00
Info punktovi	10	10,00	5,00
Oprema			
Kompjuterska oprema	5	20,00	30,00
Namještaj	8	12,50	20,00
Plovila	5-23	10,00	15,00
Vozila	5-9	11,11-20,00	20,00
Ostala oprema	3-10	10,00-33,33	15,00

3. Osnovne računovodstvene politike (nastavak)

U skladu sa članom 13. stav 6. Zakona o porezu na dobit pravnih lica ("Sl.list RCG", br. 80/04, "Sl.list CG", br. 40/2008, br. 86/09, br. 73/10, br. 40/11, br. 14/12, br. 61/13, br. 55/16 i br. 146/21) obračun amortizacije za poreske svrhe se razlikuje od obračuna amortizacije za računovodstvene svrhe. Amortizacija građevinskih objekata za poreske svrhe obračunava se primjenom proporcionalnog metoda, odnosno opreme primjenom degresivnog metoda za čitav period, bez obzira na datum aktivacije.

3.10. Investicione nekretnine

Investiciona nekretnina je ulaganje Preduzeća u nekretninu (zemljište ili zgrade - ili dio zgrade) koje se ne koriste za potrebe redovnog poslovanja i obavljanja djelatnosti, već se drže radi ostvarivanja prihoda od izdavanja i/ili radi uvećanja vrijednosti imovine.

Početno mjerenje investicione nekretnine prilikom sticanja (nabavke) vrši se po nabavnoj vrijednosti ili cijeni koštanja. Nabavna vrednost kupljene investicione nekretnine čini vrijednost po fakturi dobavljača, uvećana za sve troškove dovođenja sredstva u stanje funkcionalne pripravnosti.

Nakon početnog priznavanja investicione nekretnine se iskazuju primjenom metoda nabavne vrijednosti predviđenog MRS 40 – Investicione nekretnine.

Obračun amortizacije investicionih nekretnina vrši se proporcionalnim metodom po stopi od 5-10 %.

3.11. Umanjenje vrijednosti nefinansijskih sredstava

Preduzeće na dan bilansa stanja procjenjuje da li postoje bilo kakve indicije da je vrijednost nekog sredstva umanjena. U slučaju da postoje takve indicije, procjenjuje se nadoknativa vrijedost imovine za takvo sredstvo, kako bi se utvrdio iznos obezvređenja. Gubitak zbog umanjenja vrijednosti se priznaje u visini iznosa za koji je knjigovodstvena vrijednost sredstva veća od njegove nadoknative vrijednosti. Nadoknativa vrijednost je fer vrijednost umanjena za troškove prodaje ili upotrebna vrijednost, zavisno od toga koja je od te dvije vrijednosti veća.

3.12. Finansijski plasmani

Preduzeće klasifikuje svoja finansijska sredstva u sledeće kategorije: krediti i potraživanja.

Klasifikacija finansijske imovine zavisi od prirode i namjene finansijskog sredstva i utvrđena je u vrijeme početnog priznavanja.

Dugoročni krediti

Dugoročni krediti zaposlenima se, u skladu sa MRS 39 „Finansijski instrumenti: Priznavanje i vrednovanje“, vrednuju po amortizovanoj vrijednosti korišćenjem metoda efektivne kamatne stope-plasiranih sredstava umanjnih za iznos ukupnih uplata.

Potraživanja po osnovu prodaje

Potraživanja po osnovu prodaje iskazuju se po fakturisanomj vrijednosti umanjenoj za ispravku vrijednosti nenaplativih potraživanja. Ispravka vrijednosti se vrši kada postoji objektivan dokaz da Preduzeće neće moći da naplati sve iznose koje potražuje na osnovu prvobitnih uslova potraživanja. Procjena iznosa nenaplativih potraživanja zasniva se na utvrđenim procentima koji se primjenjuju na potraživanja razvrstana u odgovarajuće starosne kategorije. Indirektan otpis vrši se kod potraživanja od kupaca kod kojih je od roka za naplatu prošlo 3 do 6 mjeseci 25%, 6 do 12 mjeseci 40% i 24 mjeseca od dana dospjeća 100%. Potraživanja od kupaca i druga potraživanja za koje je pokrenut sudski spor radi naplate indirektno se otpisuju u procentu od 100% i prenose na sumnjiva i sporna potraživanja.

Direktan otpis se vrši ukoliko je nenaplativost izvjesna i dokumentovana, a Preduzeće nije uspjelo sudskim putem da izvrši njihovu naplatu.

3. Osnovne računovodstvene politike (nastavak)

Gotovina i gotovinski ekvivalenti

Gotovina i gotovinski ekvivalenti prikazani u bilansu stanja obuhvataju gotovinu na računu kod banaka, gotovinu u blagajni i kratkoročne depozite kod banaka sa rokom dospjeća do tri mjeseca. Za svrhu pripreme bilansa tokova gotovine, gotovina i gotovinski ekvivalenti obuhvataju gore navedene pozicije.

3.13. Zalihe

Zalihe se iskazuju po nabavnoj vrijednosti, koja uključuje fakturnu vrijednost dobavljača i zavisne troškove nabavke ili po neto prodajnoj vrijednosti, ukoliko je ona niža.

Neto prodajna vrijednost je cijena po kojoj zalihe mogu biti prodane u normalnim uslovima poslovanja nakon umanjnja cijene za procijenjene troškove prodaje.

Troškovi izlaza zaliha se obračunavaju korišćenjem metoda prosječnih nabavnih cijena.

Terećenjem ostalih rashoda vrši se ispravka vrijednosti zaliha u slučajevima kada se ocijeni da je potrebno svesti vrijednost zaliha na njihovu neto prodajnu vrijednost. Oštećene zalihe i zalihe koje po kvalitetu ne odgovaraju standardima, otpisuju se.

3.14. Revalorizacione rezerve

Revalorizacione rezerve su formirane po osnovu efekata izvršene procjene vrijednosti nekretnina, postrojenja i opreme koju je Preduzeće izvršilo u skladu sa metodom računovodstvenog obuhvatanja i iskazivanja njihove vrijednosti, koji je dozvoljeni računovodstveni tretman po MRS 16 „Nekretnine, postrojenja i oprema“. Efekat revalorizacije pojedinog osnovnog sredstva koji je iskazan u revalorizacionim rezervama realizuje se u slučaju prodaje, odnosno rashodovanja osnovnog sredstva i iskazuje direktno kao povećanje neraspoređene dobiti ili kao smanjenje akumuliranog nepokrivenog gubitka.

Gubitak zbog umanjenja vrijednosti revalorizovanog sredstva tretira se kao smanjenje revalorizacione rezerve koja je prethodno formirana za to sredstvo. Ukoliko je gubitak zbog umanjenja vrijednosti veći od revalorizacione rezerve, razlika se priznaje kao rashod perioda.

3.15. Rezervisanja

Rezervisanja se priznaju kada Preduzeće ima zakonsku ili ugovorenu obavezu koja je rezultat prošlih događaja i kada je vjerovatno da će doći do odliva sredstava kako bi se izmirila obaveza i kada se iznos ovih obaveza može pouzdano procijeniti. Rezervisanja se ne priznaju za buduće poslovne gubitke. Rezervisanja za sudske sporove formiraju se u iznosu na osnovu procjene rukovodstva Preduzeća u pogledu izdataka koji će nastati za izmirenje takve obaveze. Neiskorišćena rezervisanja se ukidaju u korist ostalih prihoda.

3.16. Kratkoročne obaveze

Kratkoročnim obavezama smatraju se obaveze koje dospijevaju u roku od godinu dana od dana činidbe, odnosno od datuma godišnjeg bilansa.

Kratkoročne obaveze se odnose na obaveze prema dobavljačima i ostale kratkoročne obaveze.

Obaveze prema dobavljačima se početno iskazuju po fer vrijednosti, naknadno mjerenje se vrši po amortizacionoj vrijednosti koristeći metodu efektivne kamatne stope.

Preduzeće vrši isknjižavanje obaveza kada je obaveza izmirena, ukinuta ili kada je prenijeta na drugog.

3. Osnovne računovodstvene politike (nastavak)

3.17. Dugoročno odloženi prihod i primljene donacije

Dugoročno odloženi prihod i primljene donacije obuhvataju primljene donacije i državna davanja u slučaju kada se od države dobijaju uslovi koji tek treba da se ispune, a u skladu sa MRS 20 – Računovodstvo državnih davanja i objelodanjivanje državne pomoći.

Državno davanje se priznaje na sistematskoj osnovi u bilansu uspjeha tokom perioda u kojima Preduzeće priznaje kao rashod povezane troškove koje treba pokriti iz tog davanja. Stoga se davanje priznaje u bilansu uspjeha u istom periodu kao i relevantni rashod.

Državna davanja koja se odnose na imovinu prezentuju se u bilansu stanja kao odloženi prihod, a zatim na sistematskoj osnovi u visini troškova amortizacije u obračunskom periodu prenose u korist prihoda.

3.18. Upravljanje finansijskim rizicima

Poslovanje Preduzeća je izloženo različitim finansijskim rizicima, uključujući kreditni rizik, rizik likvidnosti, tržišni rizik (rizik promjene deviznih kurseva i rizik kamatnih stopa). Upravljanje rizicima u Preduzeću je usmjereno na nastojanje da se u situaciji nepredvidivosti finansijskih tržišta, potencijalni negativni uticaji na finansijsko poslovanje Preduzeća svedu na minimum. Preduzeće ne koristi derivativne finansijske instrumente niti bilo koje druge instrumente obezbedjenja od ovih rizika.

a) Tržišni rizik

Tržišni rizik obuhvata rizik da će poštena vrijednost budućih gotovinskih tokova po osnovu finansijskih instrumenata varirati zbog promjena tržišnih cijena. Tržišni rizik uključuje valutni rizik i rizik promjene kamatnih stopa. Izloženost tržišnom riziku se sagledava preko analize senzitivnosti.

Devizni rizik

Preduzeće nije izloženo riziku od promjene kursa valuta jer obavlja svoje poslovanje u evrima koji je funkcionalna valuta u Crnoj Gori.

Kamatni rizik

Rizik kamatnih stopa je rizik promjena u vrijednosti finansijskih instrumenata, a koje nastaju kao rezultat promjena kamatnih stopa na tržištu.

Aktivnosti Društva izložene su riziku od promjene u nivou kamatnih stopa u dijelu kamatonosnih sredstava i obaveza. Ovaj rizik je ograničen budući da sva kamatonosna ulaganja Preduzeća na dan izvještavanja imaju fiksne stope.

b) Kreditni rizik

Kreditni rizik je rizik nastanka finansijskih gubitaka Preduzeća kao rezultat kašnjenja klijenata ili druge ugovorne strane u izmirivanju ugovornih obaveza. Preduzeće je izloženo kreditnom riziku do nivoa ukupne vrijednosti potraživanja od kupaca i ostalih potraživanja koja su iskazana u bilansu stanja.

Kreditnim rizikom po osnovu potraživanja od kupaca se upravlja u skladu sa ustanovljenim politikama Preduzeća, procedurama i kontrolama koje se odnose na upravljanje kreditnim rizikom.

3. Osnovne računovodstvene politike (nastavak)

c) Rizik likvidnosti

Rizik likvidnosti predstavlja rizik da Preduzeće neće uspjeti da ispuni svoje obaveze vezane za finansijske obaveze.

Preduzeće upravlja rizikom likvidnosti održavajući odgovarajuće novčane rezerve kontinuiranim praćenjem planiranog i stvarnog novčanog toka, kao i održavanjem adekvatnog odnosa priliva finansijskih sredstava i dospjeća obaveza.

3.18. Pravična (fer) vrijednost

Poslovna politika Preduzeća je da objelodani informacije o pravičnoj vrijednosti aktive i pasive za koju postoje zvanične tržišne informacije, kada se fer vrijednost značajno razlikuje od knjigovodstvene vrijednosti. Rukovodstvo Preduzeća vrši procjenu rizika i u slučajevima kada se ocijeni da vrijednost po kojoj se imovina vodi u poslovnim knjigama neće biti realizovana, vrši ispravku vrijednosti. Po mišljenju rukovodstva Preduzeća, iznosi u ovim finansijskim iskazima odražavaju vrijednost koja je u datim okolnostima najvjerodostojnija i najkorisnija za potrebe izvještavanja.

4. Prihodi od prodaje

	(u Eur)	
	2023.	2022.
Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na domaćem tržištu	13.158.650	7.682.052

4.1. Prihodi od naknada po osnovu korišćenja morskog dobra od strane korisnika morskog dobra i usluga prevoz:

	<u>2023.</u>
Kupališta	4.172.721
Privremeni objekti	932.758
Terase	392.170
Objekti na Bojani	1.078.847
Pristaništa	239.392
Sidrišta	1.097
Usluge prevoza	5.209.374
Ostalo	1.132.292
	<u>13.158.650</u>

JAVNO PREDUZEĆE ZA UPRAVLJANJE MORSKIM DOBROM CRNE GORE
FINANSIJSKI ISKAZI ZA 2023. GODINU

Naplatu prihoda po osnovu naknada za korišćenje morskog dobra Preduzeće vrši preko računa javnih prihoda – Naknada za korišćenje morskog dobra. Prenos sredstava sa ovog računa vrši se na dnevnom nivou na račun Preduzeća kod Hipotekarne banke AD Podgorica. U toku 2023. godine kupljeno je osam trajekata za obavljanje usluga prevoza na trajektnoj liniji Kamenari-Lepetane.

5. Ostali prihodi iz poslovanja

	(u Eur)	
	<u>2023.</u>	<u>2022.</u>
Ostali prihodi iz redovnog poslovanja		
Prihodi od premija, donacija, subvencija, dotacija	60.319	41.796
Ostali prihodi iz poslovanja	257.884	55.661
	318.203	97.457

Ostali prihodi iz poslovanja

Prihodi od prodaje nematerijalnih ulaganja, nekretnina i opreme	25.000	37
Naplaćena otpisana potraživanja	-	10.579
Prihodi od smanjenja obaveza	-	1.000
Ostali nepomenuti prihodi	132.884	5.073
Prihodi od ukidanja rezervisanja	100.000	-
Ukupno ostali prihodi iz poslovanja	318.203	114.146

6. Nabavna vrijednost prodate robe i troškovi materijala

	(u Eur)	
	<u>2023.</u>	<u>2022.</u>
Troškovi materijala	105.283	44.316
Troškovi goriva i energije	819.963	37.173
	920.247	81.489

7. Ostali troškovi poslovanja

	(u Eur)	
	<u>2023.</u>	<u>2022.</u>
Troškovi rezervisanja		
Rezervisanja za otpremnine zaposlenima	240.245	6.526
Troškovi rezervisanja za sudske sporove	150.000	61.379
Troškovi rezervisanja za jubilarne nagrade	52.124	
	442.369	67.905
Ostali poslovni rashodi		
Troškovi transportnih usluga	36.470	14.856
Troškovi održavanja	3.206.598	1.961.770
Troškovi zakupnina	110.778	24.972
Troškovi reklame i propagande	95.829	36.509
Troškovi sajmova	-	5.000
Troškovi ostalih usluga	151.425	185.319
Troškovi neproizvodnih usluga	1.706.647	409.613
Troškovi reprezentacije	101.676	24.677
Troškovi premije osiguranja	35.772	5.134
Troškovi platnog prometa	40.591	6.593

JAVNO PREDUZEĆE ZA UPRAVLJANJE MORSKIM DOBROM CRNE GORE
FINANSIJSKI ISKAZI ZA 2023. GODINU

Troškovi poreza	1.115	772
Ostali nematerijalni troškovi	32.328	19.390
	5.961.777	2.694.605
Ukupno ostali troškovi poslovanja	7.374.205	2.762.510

7.1. Troškovi održavanja odnose se na:

	2023.	
Održavanje osnovnih sredstava	93.390	
Usluge održavanja obale u zoni Morskog dobra (čišćenje i odvoz smeća)	858.300	
Troškovi usluga trajnog uređenja i sanacije obale u zoni Morskog dobra	1.485.222	
Troškovi održavanja javne rasvjete u zoni Morskog dobra	147.877	
Troškovi uređenja i unapređenja hortikulturea (palme)	258.283	
Ostali troškovi održavanja	29.836	
Troškovi održavanja obale i sitne sanacije	327.889	
Troškovi usluga stručnog nadzora	5.800	
	3.206.598	

7.2. Troškovi ostalih usluga:

	2023.	
Troškovi bakteriološke kontrole morske vode	58.235	
Usluge geodetskog snimanja	20.344	
Troškovi izrade projektne dokumentacije	68.142	
Troškovi revizije projektne dokumentacije	4.703	
	151.425	

8. Amortizacija

	(u Eur)	
	2023.	2022.
Troškovi amortizacije		
Troškovi amortizacije nematerijalnih ulaganja	-	6.532
Troškovi amortizacije nekretnina, opreme i ostale materijalne imovine	492.181	66.666
	492.181	73.199

Ukupni troškovi amortizacije za 2023. godinu u iznosu od 492.181€ sadrže amortizaciju obračunatu u skladu sa napomenom 3.9.

9. Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi

	(u Eur)	
	2023.	2022.
Neto troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi		
Troškovi neto zarada i neto naknada zarada	1.525.658	872.801
Troškovi autorskog honorara, ugovora o djelu zakupu, privr. posl.	211.866	153.531
Troškovi upravnog odbora	39.808	29.831
Troškovi zimnice	32.698	19.382
Troškovi otpremnine	-	-
Dnevnice za službeni put	20.702	15.238
Troškovi ostalih naknada zarada i ličnih rashoda	98.436	44.748

JAVNO PREDUZEĆE ZA UPRAVLJANJE MORSKIM DOBROM CRNE GORE
FINANSIJSKI ISKAZI ZA 2023. GODINU

	1.929.168	1.135.531
Troškovi poreza i doprinosa		
Troškovi poreza		
Troškovi poreza na zarade	152.796	92.455
Troškovi poreza i prireza- ostalo	37.783	21.450
Troškovi prireza na zarade	15.292	9.235
	205.871	123.140
Troškovi doprinosa za penzije		
Troškovi doprinosa na teret zaposlenog-PIO	316.124	197.154
Troškovi doprinosa na teret poslodavca-PIO	111.393	65.388
	427.517	262.542
Troškovi doprinosa		
Troškovi doprinosa na teret zaposlenog	10.328	5.840
Troškovi doprinosa na teret poslodavca	10.341	5.840
Troškovi doprinosa za fond rada	4.024	2.336
Troškovi doprinosa za invalide	15.091	8.042
Doprinosa Privrednoj komori	5.406	3.151
	44.785	25.209
Ukupno troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi	2.607.746	1.546.422

10. Ostali rashodi iz poslovanja

	(u Eur)	
	2023.	2022.
Gubici po osnovu prodaje i rasodovanja osnovnih sredstava	1.019	6.982
Naknada štete po sudskim presudama	-	15.493
Rashodi za humanitarne, zdravstvene, sportske potrebe	-	192.205
Ostali nepomenuti rashodi	295.486	20
Naknadno utvrđeni rashodi iz prethodnog perioda	4.208	9.611
	300.713	224.311

11. Finansijski prihodi i rashodi i vrijednosno usklađivanje kratkoročnih finansijskih sredstava i finansijskih ulaganja

	(u Eur)	
	2023.	2022.
Ostali prihodi po osnovu kamata, kursnih razlika		
Prihodi od kamata	54.803	1.483
Pozitivne kursne razlike	-	-
	54.803	1.483
Vrijednosno usklađivanje kratkoročnih finansijskih sredstava i finansijskih ulaganja koji su dio obrtne imovine		

JAVNO PREDUZEĆE ZA UPRAVLJANJE MORSKIM DOBROM CRNE GORE
FINANSIJSKI ISKAZI ZA 2023. GODINU

Rashodi po osnovu vrijednosnog usklađivanja kratkoročnih finansijskih sredstava	(2.342)	(10.012)
	(2.342)	(10.012)
Rashodi po osnovu vrijednosnog usklađivanja nekretnina, postrojenja, opreme , zaliha materijala	(524.241)	-
	(524.241)	-
Rashodi po osnovu kamata , kursnih razlika I drugih efekata ugovorene zaštite	(66.423)	-
Finansijski rezultat	(13.963)	(8.529)

12. Porez na dobit

	(u Eur)	
	2023.	2022.
Dobitak nakon oporezovanja	2.330.572	2.616.946
Tekući porez	240.986	472.987
Odloženi poreski prihod /(rashod) perioda	84.247	9.806
	325.233	482.793

12.1.Usklađivanje poreza na dobit po finansijskim iskazima i poreza na dobit po poreskom bilansu:

	2023.	2022.
Dobit prije oporezivanja	2.655.805	3.099.739
Troškovi amortizacije iskazani u bilansu uspjeha	492.181	73.199
Troškovi amortizacije koji se priznaju u poreske svrhe	(1.616.463)	(121.903)
Troškovi koji se ne priznaju u poreske svrhe	524.421	432.789
Prihodi od naplaćenih sumnjivih potraživanja koja u ranijem periodu nijesu priznata kao rashod u poreske svrhe	(132.884)	(10.579)
Oporeziva dobit /gubitak	1.926.575	3.473.245
Iznos gubitka u poreskoj prijavi iz prethodnih godina		-
Poreska osnovica	1.926.575	3.473.245
Obaveza za tekući porez	240.986	472.987

13. Nematerijalna ulaganja

	Licence	Softveri	Nemater. imovina u pripremi	(u Eur)
				Ukupno
Nabavna vrijednost				
Na dan 01.01.2023. godine	3060	125.433	12000	140493
Povećanje	7982	70383	65680	144045
Prenos sa nematerijalne imovine u pripremi	-3060	-12861	-77680	-93601
Na dan 31.12. 2023. godine	7982	182.955	0	190937
Ispravka vrijednosti				

JAVNO PREDUZEĆE ZA UPRAVLJANJE MORSKIM DOBROM CRNE GORE
FINANSIJSKI ISKAZI ZA 2023. GODINU

Na dan 01.01.2023. godine	3060	94419	0	97479
Isknjižavanje amortizacije MI u pripremi	-3060	-12861		-15921
Amortizacija za godinu (Napomena 7)	788	9632	0	10420
Na dan 31.12.2023. godine	788	91190	0	91978
Sadašnja vrijednost 31.12.2023. godine	7.194	91.765	0	98.959
Sadašnja vrijednost 31.12.2022. godine	0	31014	12000	43014

Nematerijalna ulaganja se odnose na licence i programe za obradu podataka. Amortizacija nematerijalnih ulaganja, obračunava se u toku korisnog vijeka proporcionalnom metodom po stopi od 20%. U 2023. godini amortizacija je obračunata u iznosu od 9.631,70 € i evidentirana na rashodima. U toku 2023. godine, Preduzeće je nabavilo nematerijalna ulaganja u vrijednosti od 77.600,00 € (nabavka softverskog rješenja inf. System za racunovodstvo i finansije, ugovaranje i ustupanje morskog dobra po ugovoru br.0204-3392/11, MIS2open 69.800,00 € i nabavku licence za isti program u iznosu od 7.800,00).

14. Nekretnine, postrojenja i oprema

	Zemljište	Građev. Objekti	Oprema	Investici- one nekretnine	Ostala materij. imovina	Osnovna sredstva u pripremi	Ukupno
Nabavna vrijednost							
Na dan 01.01.2023. godine	175060	1311950	733012	144501	28938	83500	2476961
Povećanje	0	0	-730233	0	2974	9958770	0
Prenos sa sredstava u pripremi	0	0	0	0	0	10034770	0
Procjena vrijednosti	940	302864	9663032	87636	0	0	0
Prodaja	0	0	0	0	0	0	0
Rashod i manjak	0	0	0	0	0	0	0
Na dan 31.12.2023. godine	176000	1614814	9665811	232137	31912	7500	2476961
Ispravka vrijednosti							
Na dan 01.01.2023. godine	0	37101	457076	115482	0	0	609659
Amortizacija za godinu	0	36991	433115	11655	0	0	0
Procjena	0	0	-503823	0	0	0	0
Prodaja	0	0	0	0	0	0	0
Rashod i manjak	0	0	0	0	0	0	0
Na dan 31.12.2023. godine	0	74092	386368	127137	0	0	609659
Sadašnja vrijednost 31.12.2023. godine	176000	1540722	9279443	105000	31912	7500	11140577
Sadašnja vrijednost 31.12.2022. godine	175060	1274849	275936	29019	28938	83500	1867302

Zemljište i građevinski objekti (administrativna zgrada) iskazani u LN 2460 KO Budva u vlasništvu su Preduzeća. Preduzeće u okviru građevinskih objekata iskazuje i pomoćni građevinski objekat u Opštini Budva, koji nije evidentiran u katastarskim evidencijama.

U okviru nekretnina, postrojenja i opreme, Preduzeće iskazuje zemljište i građevinske objekte, koji se nakon početnog priznavanja, evidentiraju po revalorizovanom iznosu umanjenom za naknadnu akumuliranu amortizaciju.

Posljednja nezavisna procjena od strane nezavisnog procjenitelja izvršena je 31.12.2023. godine za zemljište i za građevinske objekte. Zemljište u obimu prava 491m² procijenjeno je na iznos od 358,45 €/m² i ukupnu vrijednost od 176.000 €. Procijenjena vrijednost građevinskog objekta – poslovnog prostora iznosi 1.290.000,00 €, a pomoćnog objekta 25.256,03 €. Navedenom procjenom je izvršena korekcija na osnovu revalorizacije rezerve.

JPMD CG je potpisalo partnerski sporazum broj: 0201-173/10 od 26.11.2020.godine sa JP Park Prirode Hutovo Blato iz BiH i partnerom iz Hrvatske, "Makarski komunalac" d.o.o. koji se stara o Biokovskim botaničkim vrtom "Kotišina" (dio Parka prirode Biokovo), a kojim je počela realizacija EU IPA INTERREG projekta ePATH "Endemic pathways -Endemske staze". Sa dobavljačem Dema d.o.o. Kotor zaključen je ugovor br.0401-2612/11 od 26.10.2022.g. za izgradnju montažnog objekta u posebnom rezervatu prirode Tivatska solila. Nabavna vrijednost montažnog objekta je 245.739,62 eura, obračunata amortizacija ovog objekta tokom 2023. godine je 20.273,52 eura, a procijenjena na dan 31.12.2023 je 225.466,10 eura.

14.2. Investicione nekretnine

Investicione nekretnine na dan 31.12.2023. godine su iskazane u iznosu 104.999,99 €. Investicione nekretnine su iskazane po procjenjenoj vrijednosti na dan 31.12.2023 i odnose se na četiri privremena objekta u Opštini Herceg Novi i tri privremena objekta u Opštini Bar.

Preduzeće je u 2023. godini ostvarilo prihod od zakupa ovih nekretnina u iznosu 76.175,85 € (2022. godine 76.202 €). Amortizacija investicionih nekretnina obračunava se po stopi 10 i 20%.

14.3. Oprema

U 2023. godini ukupna vrijednost novonabavljene opreme iznosi 142.635,96 € i najvećim dijelom se odnosi na nabavku montaznih kontejnera, opreme za potrebe trajekta, računara, dvogleda, teleskopa i ostale opreme za djelatnost Preduzeća. Shodno Izvjestaju komisije za popis imovine i obaveza sa stanjem na dan 31.12.2023 (0202-430/5) otpisano je 975,11 eura za opremu koja više se može da se korsiti. Procijenjena vrijednost opreme na dan 31.12.2023 godine iznosi 386.000,97 eura.

14.4. Ostala nepomenuta stalna materijalna imovina.

Ostalu nepomenutu stalnu materijalnu imovinu, koja je iskazana u iznosu 31.911,72 € po procjenjenoj vrijednosti (31.12.2022. godine 28.938 €), čine ulaganja u djela likovne, vajarske i druge umjetnosti. Tokom 2023 godine nije bilo nabavke ove vrste stalne materijalne imovine.

14.5. Nekretnine, postrojenja i oprema u pripremi

Ulaganja u nekretnine, postrojenja i opremu u pripremi koja su na dan 31.12.2023. godine iskazana u iznosu 3.300 € (31.12.2022. godine 83.500 €) odnosi se na rekonstrukciju napajanja električnom energijom u poslovnoj zgradi u Budvi (ulaganja u 2021. godini) u iznosu od 3.300 EUR-a.

15. Dugoročni finansijski plasmani i dugoročna potraživanja

Na poziciji dugoročnih finansijskih plasmana (dugoročni krediti u zemlji) evidentirana su potraživanja za kredite (59.421€)date za stambenu izgradnju na osnovu Pravilnika o rješavanju stambenih potreba zaposlenih. Krediti se dodjeljuju iz sredstava izdvojenih iz neraspoređene dobiti, a na osnovu odluka Upravnog odbora i saglasnosti Vlade za izdvajanje sredstava za rješavanje stambenih potreba zaposlenih.

Stambeni krediti se dodjeljuju na period od 20 godina, uz kamatnu stopu od 1% na godišnjem nivou. Potraživanja po ovim kreditima se obezbjeđuju hipotekom. Ostali dugoročno finansijski plasmani 2.000.000€.

16. Zalihe

	(u Eur)	
	2023.	2022.
Alat i inventar na zalihama	47.702	23.023
Ispravka vrijednosti zaliha alata i inventara	(47.702)	(23.023)
Rezervni djelovi na zalihama	697.631	-
Dati avansi za zalihe i usluge	126.803	333.687
	824.434	333.687

17. Potraživanja od kupaca

	(u Eur)	
	2023.	2022.
Potraživanja od kupaca		
Kupci u zemlji	100.360	27.499
Kupci u zemlji – utužena potraživanja	333.286	333.286
Ispravka vrijednosti kupaca u zemlji	(329.221)	(327.062)
	104.425	33.723

1.Od ukupno utuženih potraživanja (333.286) 48,16% ili **160.508,42eura** odnosi se na utužena potraživanja od preduzeća „Vektra Boka u stečaju“ ad, H. Novi, prijavljeno u stečajnu masu i priznato Rješenjem stečajnog upravnika br.323/11 od 15.09.15.g, dok se na utužena potraživanja od preduzeća „Pomorski saobraćaj“ odnosi 35,31% ili **117.694,88eura**.

Takođe, značajan udio (8,27%) u utuženim potraživanjima u iznosu **27.546,72eura**, čini dug korisnika objekata na Bojani.

2.Shodno usvojenim Računovodstvenim politikama (Odluka UO-0203-2283/6 od 28.07.2020.g.) član 46.potraživanja su indirektno otpisana u momentu utuženja u 100% procentu i prenešena na sumnjiva i sporna potraživanja.

18. Ostala potraživanja

	(u Eur)	
	2023.	2022.
Potraživanja za više plaćeni PDV	-	22.370
Ostala nepomenuta potraživanja		
Potraživanja od zaposlenih	3.521	24
Potraživanje od Fonda zdravstva	5.971	6.759
Potraživanje od Centra za socijalni rad	5.444	2.170
Potraživanja po osnovu depozita kod Atlas banke u stečaju	23.234	23.234
	38.170	32.187
	38.170	54.557

Potraživanja za novčana sredstva od Atlas banke

U momentu pokretanja stečaja u Atlas banci 05.04.2019.godine Javno preduzeće u navedenoj banci je imalo deponovanih sredstava na žiro i deviznim računima u iznosu od 73.233,56 eura, Fond za zaštitu depozita je visinu garantovanog depozita 50.000,00eura doznačio na račun Javnog preduzeća dana 03.05.2019.godine.

U momentu stečaja Atlas banke na deviznom računu bila su i namjenska sredstva od Međunarodnog projekta UNEP u iznosu 25.469,66 eura. Javno preduzeće je uputilo žalbu broj:0210-1850/8 od 12.06.2019.godine da se

JAVNO PREDUZEĆE ZA UPRAVLJANJE MORSKIM DOBROM CRNE GORE
FINANSIJSKI ISKAZI ZA 2023. GODINU

sredstva vezana za međunarodni projekat izuzimaju iz stečajne mase i uplate Javnom preduzeću, međutim ista nije usvojena.

Stečajni odbor Atlas banke AD u stečaju izdao je rješenje br.0201-1850/12 od 28.06.2019. godine kojim je priznato potraživanje iz stečajne mase Javnog preduzeća u iznosu od 23.233,56 eura.

19. Gotovina na računima i u blagajni

	(u Eur)	
	2023.	2022.
Žiro račun	2.893.372	8.926.038
Devizni račun	451.374	87.016
Blagajna	40.585	
Ostala novčana sredstva	17.000	
	3.402.331	9.013.054

Platni promet u zemlji se obavlja preko žiro računa koji se vode kod više (7) poslovnih banaka: Devizno poslovanje Preduzeća se obavlja preko jedne poslovne banke. Ostala novčana sredstva su depoziti u kase.

PORTO BLAGAJNA-TRAJEKT **40.585,00**

Dnevni pazar za 29.12.2023. godine-13.019,00eura-uplaćen dana 03.01.2024. god.

Dnevni pazar za 30.12.2023. godine-16.148,00eura-uplaćen dana 03.01.2024. god.

Dnevni pazar za 31.12.2023. godine-11.418,00eura-uplaćen dana 03.01.2024. god.

20. Aktivna vremenska razgraničenja

	(u Eur)	
	2023.	2022.
Ostala aktivna vremenska razgraničenja	20.673	22.370

U okviru aktivnih vremenskih razgraničenja Preduzeća evidentiran je PDV iskazan u avansima primljenim od kupaca.

21. Kapital

	(u Eur)	
	2023.	2022.
Državni kapital	2.251.971	2.251.971
Svega osnovni kapital	2.251.971	2.251.971
Zakonske rezerve	7.807	7.807
Revalorizacione rezerve	653.016	478.332
Ukupno rezerve	660.823	486.139
Neraspoređeni dobitak ranijih godina	5.687.470	4.734.793
Neraspoređeni dobitak tekuće godine	2342.365	2.616.946
Ukupno neraspoređeni dobitak	8.029.835	7.035.024
Ukupni kapital	10.942.629	9.773.134

JAVNO PREDUZEĆE ZA UPRAVLJANJE MORSKIM DOBROM CRNE GORE
FINANSIJSKI ISKAZI ZA 2023. GODINU

Promjene na kapitalu i rezervama u toku 2022. i 2023. godine prikazane su u Iskazu o promjenama na kapitalu.

21.1. Osnovni kapital

Osnovni kapital Preduzeća iskazan u poslovnim knjigama u iznosu 2.251.971 € čini državni kapital. U osnivačkim aktima Preduzeća nije kvantifikovan osnovni kapital niti je evidentiran u Centralnom registru privrednih subjekata.

21.2. Revalorizacione rezerve

Revalorizacione rezerve su formirane procjenom vrijednosti nekretnina u ranijim godinama i odnose se na:

Revalorizacione rezerve nematerijalnih ulaganja – 685,00
-Revalorizacione rezerve kod vrijednosti nekretnina -437.896,61
Revalorizacione rezerve kod zemljišta -98.500,00
Revalorizacione rezerve kod privremenih objekata -87.636,00
Revalorizacione rezerve kod umjetničkih djela 2.973,74
Revalorizacione rezerve vozila -25.325,09

22. Dugoročna rezervisanja

	(u Eur)	
	<u>2023.</u>	<u>2022.</u>
Rezervisanja za jubilarne nagrade	216.924	192.209
Rezervisanja za otpremnine	359.515	131.032
Rezervisanja za sudske sporove	204.608	61.379
	<u>781.048</u>	<u>384.620</u>

22.1. Promjene na dugoročnim rezervisanjima

	<u>01.01- 31.12.2023.</u>	<u>01.01- 31.12.2022.</u>
Početno stanje		-
Povećanje-nova rezervisanja:		
- Jubilarne nagrade	27.715	192.209
- Otpremnine	228.483	131.032
- Sudski sporovi	150.000	61.379
	<u>406.198</u>	<u>384.620</u>

Shodno obavještenju advokata Bogovac 0202-85/5 od 28.02.2024. godine izvršeno je rezervisanje za potencijalne gubitke po sudskim sporovima u iznosu od 150.000 € koji se protiv Preduzeća vode na ime isplate razlike zarade, nadoknade štete i dr.

Na osnovu odredbi MRS 19, ovlašćeni aktuar je izvršio obračun rezervacija za otpremnine prilikom odlaska u penziju i jubilarne nagrade na dan 31.12.2022. godine za 61 zaposlenog. Shodno aktuarskom izvještaju br.0303-641/1 od 05.02.2024. god., o obračunu po MRS 19 izvršena su rezervisanja za otpremnine prilikom odlaska u penziju u iznosu od 228.483 € i za jubilarne nagrade u iznosu od 27.715€.

23. Ostale dugoročne obaveze

	(u Eur)	
	<u>2023.</u>	<u>2022.</u>
Sredstva izdvojena iz neraspoređene dobiti za		

JAVNO PREDUZEĆE ZA UPRAVLJANJE MORSKIM DOBROM CRNE GORE
FINANSIJSKI ISKAZI ZA 2023. GODINU

rješavanje stambenih pitanja	-	143.479
Obaveze prema dobavljačima za zadržane depozite za izvedene radove u garantnom roku	12.435	14.748
Obaveze prema matičnim i zavisnim pravil licima	3.249.436	
	3.261.871	158.227

24. Odložene poreske obaveze

Odložene poreske obaveze na dan 31.12.2023. godine iskazane su u iznosu 151.522€ i odnose se na privremene razlike između osnovice po kojoj se nekretnine i oprema priznaju u poreskom bilansu i iznosa po kojima su ta sredstva iskazana u finansijskim iskazima Preduzeća.

25. Obaveze iz poslovanja

	(u E ur)	
	2023.	2022.
Primljeni avansi, depoziti i kaucije	211.659	128.888
Obaveze prema dobavljačima		
Obaveze prema dobavljačima u zemlji	289.746	83.193
Obaveze prema dobavljačima u inostranstvu	10.017	12.000
	299.763	95.193
	511.421	224.081

Obaveze za avanse koje su na dan 31.12.2022. godine iskazane u iznosu od 211.659 € odnose se na avanse primljene od kupaca po osnovu korišćenja morskog dobra u narednom periodu.

Preduzeće je na dan bilansa iskazalo obaveze prema dobavljačima u iznosu od 299.762 €. U skladu sa Pravilnikom o načinu i rokovima za vršenje popisa i usklađenja knjigovodstvenog stanja sa stvarnim stanjem, Preduzeće je izvršilo usaglašavanje potraživanja i obaveza na dan bilansa i usaglasilo obaveza prema dobavljačima.

26. Ostale obaveze iz poslovanja i ostale kratkoročne obaveze

	(u Eur)	
	2023.	2022.
Ostale obaveze iz poslovanja	57.983	57.983
Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrijednost i ostalih javnih prihoda		
Obaveze za porez na dodatu vrijednost	25.282	32.842
Ostale obaveze za neto ,poreze, doprinose i druge dažbine	4,033	-
Obaveze učešća u dobitku	1.305.015	-
Ostale obaveze poreza	253.326	-
	1.587.656	32.842
Obaveze po osnovu poreza na dobit	240.986	472.987
Ukupno ostale obaveze iz poslovanja	1.886.626	563.812

JAVNO PREDUZEĆE ZA UPRAVLJANJE MORSKIM DOBROM CRNE GORE
FINANSIJSKI ISKAZI ZA 2023. GODINU

U okviru ostalih obaveza iz poslovanja Preduzeće je iskazalo naknade za morsko dobro koje pripadaju primorskim opštinama, po osnovu nenaplaćenih naknada od kupaca iz ranijeg perioda za koja su pokrenuti sudski sporovi.

Do 15.01.2019. godine dio naknade za korišćenje morskog dobra pripadao je primorskim opštinama, kada je Zakonom o finansiranju lokalne samouprave ovo pravo ukinuto na dio naknade.

Na dan 31. decembar 2023. godine, Preduzeće je iskazalo obaveze po osnovu poreza na dodatu vrijednost u iznosu od 25.282 €. Navedene obaveze se odnose na obaveze za PDV za decembar 2023. godine a izmirene su u januaru 2024. godine.

27. Pasivna vremenska razgraničenja i Dugoročni odloženi prihodi i primljene donacije

Dugoročni odloženi prihodi koji su na dan 31.12.2023. godine iskazani u iznosu 160.786 € odnose se na obračunate prihode budućeg perioda po osnovu primljenih donacija.

Preduzeće je u skladu sa MRS 20 izvršilo prenos odloženog prihoda na ostale poslovne prihode u visini obračunate amortizacije za donirana sredstva.

	(u Eur)	
	<u>2023.</u>	<u>2022.</u>
Razgraničeni prihodi po osnovu donacija	160.786	67.308
Razgraničene obaveze za porez na dodatu vrijednost	-	31.998
Ostala pasivna vremenska razgranicenja	4.881	
	<u>165.667</u>	<u>99.306</u>

28. Sudski sporovi

Pocjenom advokata Nikole Bogovac 0202 85/5 od 28.02.2024. stav je da treba rezervisati na ime troškova postupka iznos od 150.000€. Naime, napominjem da je u predmetu DOO "Bast", koji je trenutno po žalbi, na ime troškova postupka određen iznos od 19.803€. Nadalje, u predmetu Igor Živanović -JP Mosrko dobro određen je na ime troškova postupka iznos od 494,00€. U predmetu protiv Aerodroma CG vrijednost spora određena je na 2.600.000€, u predmetu AD Mjesštovito i dr v.s. određena je na 500.000€; u predmetu Bojana Raković v.s određena je na 300.000€; u predmetu JR Rocks Budva v.s. određena je na 135.000€; u predmetu Andro Radulović i dr v.s. određena je na 51.000€; u predmetu Pomorski saobraćaj v.s. određena je na 50.000€; u predmetu Veselin Dubljević v.s. određena je 15.000€. Radi se o predmetima gdje je vjerovatno da će se u 2024 godini okončati postupak pred prvostepenim sudovima.

29. Transakcije sa povezanim licima

Osnivač i 100% vlasnik Preduzeća je Skupština Crne Gore.

Transakcije sa povezanim licima odnose se se na ključno rukovodstvo.

Ključno rukovodstvo Preduzeća čine direktori (izvršni) i članovi Upravnog odbora. Naknade plaćene ili plative ključnom rukovodstvu po osnovu njihovog rada prikazane su u tabeli koja slijedi:

	(u Eur)	
	<u>2023.</u>	<u>2022.</u>
Direktor	53.009	57.888
Upravni odbor	86.248	90.789
	<u>139.257</u>	<u>148.677</u>

**JAVNO PREDUZEĆE ZA UPRAVLJANJE MORSKIM DOBROM CRNE GORE
FINANSIJSKI ISKAZI ZA 2023. GODINU**

U Budvi

Dana, 31.03.2024. godine

Lice odgovorno za sastavljanje
finansijskih iskaza



Marija Huter

Odgovorno lice





Mladen Mikijelj